



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



TLHAHLOBO TŠA NGWAGA KA NGWAGA TŠA BOSETŠHABA 2015 MPHATO WA 2 DIPALO: SEPEDI MOLEKO

MEPUTSO: 30

MEPUTSO

NAKO: IRI YE 1

PROFENSE _____

SELETE _____

SEDIKO _____

SEKOLO _____

NOMORO YA EMIS (dijiti tše 9)

--	--	--	--	--	--	--	--	--

MPHATO (mohl. 2A) _____

SEFANE _____

LEINA _____

BONG (✓)

MOŠEMANE

MOSETSANA

LETŠATŠI LA MATSWALO

C	C	Y	Y	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

Moleko wo o na le matlakala a 10, go sa balwe letlakala la go khupetša.

Ditaelo go morutisi:

1. Balela barutwana potsišo/taelo ye nngwe le ye nngwe ka boiketlo ka lentšu la go kwagala.
2. Balela barutwana dipotsišo/ditaelo gabedi mola ba lebeletše seo o se balago dipukwaneng tša bona.
3. O se ke wa hlaloša dipotsišo/ditaelo.
4. Efa barutwana sebaka sa go ngwala dikarabo ka bobona dikgobeng le mapokisaneng ao a filwego. O se ke wa thuša barutwana ka dikarabo.
5. Ge barutwana ka moka ba feditše potsišo/taelo tšwela pele go bala potsišo/taelo ye e latelago.
6. Latela molawana go fihla potsišong/taelong ya mafelelo.
7. Mešongwana ka moka e swanetše go bontšhwa letlakaleng la moleko le ka mapokisaneng e sego letlakaleng la ka thoko.
8. Tšhomišo ya khalekhuleitha ga se ya dumelelwa.
9. Dira mehlala le barutwana.


Mehlala

<p>Ageletša tlhaka ya karabo ye e nepagetšego.</p> <p>1. Naa ke lefokopalo lefe leo le nago le karabo ya maleba?</p> <p>A $21 - 12 = 33$</p> <p>B $43 - 12 = 33$</p> <p>C $21 + 22 = 33$</p> <p>D $21 + 12 = 33$</p>	<p>O kgonne ge o ageleditše tlhaka ya D.</p> <p>A $21 - 12 = 33$</p> <p>B $43 - 12 = 33$</p> <p>C $21 + 22 = 33$</p> <p><input checked="" type="radio"/> D $21 + 12 = 33$</p>
--	---

<p>2. Šoma palo ye: $33 + 25$ ka mokgwa wo mongwe le wo mongwe wa go 'hlahlamolla'.</p>	<p>O kgonne ge karabo ya gago e le 58.</p> $\begin{aligned} & 33 + 25 \\ &= 30 + 3 + 20 + 5 \\ &= 30 + 20 + 3 + 5 \\ &= 50 + 8 \\ &= 58 \end{aligned}$
--	--

Moleko o thoma letlakaleng le le latelago.


1. Boeletša paterone.



2. Ngwala sekapalo sa lekgolo masomehlano supa.

3. Ngwala leinapalo la 64.


4. Swaya ka (x) godimo ga sebopego seo go ntshofaditšwego kotara e tee.



5. Ageletša boleng bj a dijiti ye e thaletšwego: 79

90	7	70
----	---	----

6. Ngwala leina la sebopego se se filwego.



Ageletša tlhaka ya karabo ye e nepagetšego go tloga go 7 go fihla go 10.

7. Ke leswao lefe leo le tla dirago gore palo ye e be ya nnete?

$$15 \square 3 = 18$$

A \div

B \times

C $+$

D $-$

8. $78 - 22 =$

A 66

B 46

C 56

D 65

9. Pedifatša 16.

A 26

B 32

C 18

D 22

10. Ke sedirišwa sefe seo se ka tšego nako e kopana go tlatša pafo?



A



B




C




D



11. Thala mothalo wa go ripa ka bogare (simeteri) go sebopego se:



12. Beakanya dinomoro tše di filwego go tloga go ye kgolo go ya go ye nnyane.



_____ / _____ / _____ / _____

13. Seripagare sa 24 ke _____.



14. Swaya ka (x) go selo sa go kgokologa.



15. Thala mothalo go nyalantšha lentšhu le seswantšho sa maleba.

silintere



16. Swaya ka (x) go mantšhu a maleba gore palo ye, e be ye e nepagetšego.


143 134

e lekana le


ke e kgolo go

ke e nnyane go

17. Thala manakana godimo ga sešupanako go laetša gore nako ke seripagare go tšwa go iri ya 10.




18. Lebelela diswantšho tše di latelago.



Ke senamelwa sefe seo se le go boima go feta tše dingwe?

19. Thala mefofo godimo ga mothalopalo go laetša gore $3 + 3 + 3 = 9$.



20. Atiša:

$$6 \times 4 = \underline{\quad}$$

21. Feleletša dinomoro paterone.

21.1 44; 48; 52; _____; _____; _____

21.2 45; 42; 39; _____; _____; _____

22. Šoma palo ye: $41 + 23$ ka mokgwa wo mongwe le wo mongwe wa go 'hlahlamolla'.

23. Ke bolokile R15 go reka sebakadišwa sa theko ya R29. Naa ke swanetše go boloka bokae gape?

























Ke swanetše go boloka R_____.

24. Mma o abela bana ba 5 malekere a 20 ka go lekana. Naa ngwana yo mongwe le yo mongwe o tla hwetša malekere a makae?

Ngwana yo mongwe le yo mongwe o tla hwetša malekere a

_____.

25. I thute kerafo gomme o arabe dipotšišo tše di latelago.

Mehuta ya dinamelwa					
Palo ya barutwana	10				
	9				
	8				
	7				
	6				
	5				
	4				
	3				
	2				
	1				
		koloi	setimela	paesekela	bese

25.1 Barutwana ba šomiša mohuta ofe wa senamelwa kudu?

25.2 Barutwana ba ba yago sekolong ka setimela le bao ba yago ka paesekela ke ba ba kae ka moka ge ba hlakane?

PALOMOKA: 30

